

СЯХТААБЫ ТЭРИЛТЭЛЭРГЭ ТИРЭБИРИЭХХЭ

Карл Маркс аатын сонсоа—оройуон салмай улахан хаһайыстыбата. Миннаабы партийнай тэрилтэ учуотутар 142 коммунист турар. Кинилэр бизе сыахтаабы партийнай тэрилтэлэргэ түмсэллэр.

Совхоз рабалайдара пилетка былааннарын толорууга үрдүк социалистическай абһэзэгэлибэлэри ылынан, оройуонга шырааылары таһаран күүрөһүннэх үлэһэ көбүлөөччилэрини буолдулар. Механизатордар сааскы ыһымын үрдүк салгысмы бөлүөхтүк, ыһык бөд-дөххө мытыга, кырдыа-дастар үөрөнөөччилэри үлэһэ уһуууга, кырдыа-дастар, пенсионерлар совхозка көмөлүүгүтэ, ма-кымыкыттар үүт хаачы-тыбатын үрдэттигэ, төлө-дөр обществоннай бөрдөд-диги харыстааһынга, болу-гурдар сүөһүгэ дорооххой уонна сүмэһиннэх аһы-мыктары бөлүмүкүлүгүтэ көтөхпүт бачымына сир айымы көтөхпүтү ыла-быттара. Совхоз коллек-тивна бийыл кыстык уста-та биридди фуражкый ыһахтан ортоһунан 970 кг үүтү мырга, хас бири-дин иччат сүөһүгү 105-тиги кг төлөһүтүгэ, итинан аас-ныт кыстыктаабыр ыһах-тан үүтү ыһымы 355 кг-нан, төлөһүтүгү 35 кг-нан үрдэттигэ көтөхпүт бачымы ССКП обкомунан биһирээн республика үр-дүөн тардына.

Ол да иһин соторутаа-дыта буолан аһымыт уос-сай партийнай мунньахха партком иһин салгыах үлэтин туһунан иһин се-кретара М. С. ОКОНЕШ-НИКОВ дакылаатын уонна ону тула көпөһүннэр-дир кинилэр бөлүөтөмүкү кирбиһилэр ыһыга сыах-таабы партийнай тэрилтэ-лэр оруолларын үрдэтти Сопһуруоба турда.

ССКП XXVI съезини үлэ-дэ ситиһинилэрдэх көр-сөр иһин хас биридди коллектив, биридди үлө-һит партийнай тэрилтэ-лэр тэриһилэрини соци-алистическай абһэзэгэ-либэлэри ыһынан үлө-лүөһүлэр. Совхоз үрдүнэн Сыйыл үс квартал тү-

Карл Маркс аатын совхозка отчуоттуур-быыбардыр партийнай мунньах

мүгүнүн үүтү алаахай ыһы-мын быһына 101 быры-һынан толорулуна, аас-ныт сыл туһааннаах ко-ммунисттар 291 тоннаан аа-бэх үүт ыһына. Тохсус пилеткатаадыр үүтү ала-локойуна ыһыны 2415 тоннаан улаатта, 400 тоннаан алаах эт оһо-һулуна. Хас биридди Фу-ражкый ыһахтан үүтү ыһы-мын эмкэ алаһытына.

Сяхтаабы партийнай тэрилтэлэр чопчу бопһу-рудастарынан дьарыкта-ныр буолан иһэлэр. От-чуоттуур кэмгэ болуғур-дар хаһайыстыбатын үлэ-ни бөлүөтө кинилэр туруоран отделение сүөһү аһымытын бөлүмүкүлүгүтэ, үүт мамыгар, оһуруот аһык үүннэригэ бөлүөччү үрдүк көрдөрүүлүнэ. Одулууннаабы партийнай тэрилтэ обществонность көмөтүн тэриһингэ үлэ-ни кинилэртэ. Бахсылар, му-гудайдар идеяны-китэр үлэһэ сага сүүрөһүннэри киллэрингэ соругу туру-рунуулар.

Ол эрээри партийнай-тэриһэр үлэ ирдөөһүннэри күүрдүк былааннаахтык, кимилэахтык мытыла-бата. Ити түмүгэр сыах-таабы партийнай тэрилтэ-лэр оруолара өссө да на-мыһах. Ол туһунан Вах-сыттан А. А. Петров эти-тэ ыһынарарылаах. Сов-хоз улахан, кыг терри-ториялаах хаһайыстыба. Оһон мөөстөгө партийнай сабыдыаы күүһүрдүгө утумнаах үлэ эрөһиллэр. Ити кылаабыта. Партий-най мунньахтар сэдэхтик мытылааһылар. Коммуни-стар киллэрэр критическай этиһилэрэ учуоттанан, үө-рөтүлөө, олоххо киллэри-лэни иһинилэрэ ситиһили-бэтэ.

Ити этиһини көтөтөн Н. Д. Пермяков 40-ча ком-мунистаах Мугудай отде-лениетиннаабы партийнай тэрилтэ от, атырдыах ый-дарыгар мунньахтары аһыһытадын, мытылаабыт да мунньахтарга үкүсү үрдүкү тэриһэлэр уу-риахтарынан олоххо киллэ-ни бопһуруостара көрү-

лүөһүннэ, тэриһтэ бөйөтүн ис олоһун тирээн турар бопһуруостары дүүһүлэ-нини олус сэдэһин, партий-най бюро үһүн кэмгэ се-кретара суох үлэһэбэтин критикалаата.

Тэриһэр үлэ итэһэстэри-гэр тохтоон туран, комму-нистар С. С. Михайлов, Ф. Р. Софронов, М. Ф. Сысологин иччат ортогу-гар үлэ молотугулаубутун, комсомольский тэриһтэлэр үлэһилэр комю, кыһы-кэрдий оһоһулаубатын сыһынан аахтылар. Араас хаһааннааһылар мытыга туруорулуубут коммуни-стар көмөлөрө биллибө-көстүбэт. Аһаамыт полит-информатордар, агитатор-дар үкүгүтэ аатыгар эрэ үлэһэбэтэ буолар түбэ-тээлэрэ үкүс. Итиһинкэ э-пизитинкэ, ирдэбил пар-тийнай тэриһтэлэр өттү-лэригэ туруорулуубат. Коммунистар партийнай, сорудахтарга кыһык пас-сивнаадык сыһынааһы-ларын тохтотор дьаһал-лары ыларын модьуйуу сирдээх, оһон иһинкитин эһиһитинкэ күүһүрдү-лүөхтээх.

Уураахтар толорулуу-лары тэриһбөт буолуу партийнай, государствен-най дьисциплинаа мө-лөһүнүн көрдөрөр. От-чуоттуур кэмгэ специа-листтар ортолорутар үлэ-ни салгыт тунсарыга кэм-гэ уураахтар ыһылабыттар. Билигин совхозка 21 үр-дүк, 29 орто үрөхтээх тыа хаһайыстыбатын специа-листтара үлэһиллэр. Ол эрээри кинилэр үлэһилэр күннэтэ ороһуу, айар быһаанынары толоруула-ры хонтурулааһын кылаабыта. Итиһинкэ, бастатан туран, хаһайы-стыбоннай салаааччылары сөргө партийнай бюролар секретардара эһиһитинкэ сүтүөх тустаахтар дьэ-тиһэр коммунистар.

Итир үлэ калым была-нын олоххо киллэрингэ салаааччылар кэлин ба-лаачча тардылар буолу-лар. Дьон оһогөр сиринэн иһигэр үлэһэ Мугудай, Вахсы, Одулууннэ нэһи-

лиһтэһэ үкүс көрөһсөби-лээх дьаһаллары мытты-лар. Итир үлэһэ Манса-Хагахаас оройуонун М. Горькай аатын совхозун кытта социалистическай куоталаһымы, хардарыта шефтоһон үлэһэһин үкүс сөргөһсөһитини киллэрдэ. Идеологическай үлэ сага формаларын салгыт көр-дөһүн биэр бөһүмүлөөх сорун быһымытын туру-рулуна. Итиһинкэ ордук итир үлэни производствө-дэ мугаһатын сүүрү мөө-стэни ыһахтарын туһу-нан этиһилэр көрөһсөби-лээхтэр.

Кыһыл мундуктар кү-нөөдө үлэһилин тэриһин көрдөбүгө эһиһиттээбөт. Үкүс сирдэргэ көрдөрүүлэ-рө салгардылаан көсөт, ба-ры наадалаах тэриһлэри-ни хааччылаабыттар. Ар-дыгар тымымы, сыһы-нарга, бөйө билиһини үр-дөтөргө ханык да усулу-буһа суох буолар. Бу итэ-бэһи иһинкитин туоратар, сыһыл мундуктары дьону үлэһэ түмэр, көбүлүүр, билиһингэ-көрүүгө утуһар кинилэргэ кубулулар со-рук туруорулуна.

Ыччат—производствонь быһаарар тутуах күүс. Ол эрээри кинилэр ортолору-гар үлэһэ билиһини да ула-хан хамсааһын тахсыбата. Социалистическай Үлэ Ге-ройа Р. И. Константинов ити иһин эдэр дьону са-лааһага алаахтык тар-дыахха, кинилэргэ итэбэ-ли бизрэд иһинкэ, очкодо иччат активнаа өссө күү-һүрүө дьон эттэ. Кини иһинтөн салгыт совхоз иһинкэһэ сонуну, туох ситини, итэһэс баарын билгэрэ турар партийнай комитет органици—иһиһи хаһымын утумнаахтык таһаарар наадалаабын бө-лүөтөһүтэ болломтоһо ыһылаах тустаах.

Партком отчуоттутар сү-өһү иһитини төрдүнэн бу-лар пленетини үлэһэ ура-ты мөөкө борлиһинэ. Бу көккылаах бопһуруоска бастаы хардылар оһо-һулаубуттар. Уоссайа 140 сүөһүлээх үс пленетнедо тэриһлибэт. Ыһах, салгыт

сүөһү боруодатын тунса-рыга аһаан аһаан орой-уонна аһыһылаһын тэриһ-либэт. Ол эрээри сүөһүт-тэн борудуукеуһаы ыһык билиһини да намыһах. Кыр-дыаһас аһахтар эһиһилэ-рин былааннаахтык сол-булуубаттар. Маһыла, дьинэр, эһах көпөһити барбыта, үкүс уураахтар ыһылаабыттара. Аһаант ыһага каллар ыһах 6,8 бы-рыһына салгардылаабы-та. Бийыл ити 13 быры-һыныга эрэ тиһидэ.

Совхоз пленетини үлэ төрдүнэн буолар иһуест-веннай сизмалэһини сүүрү баһатын үрүхтэр оһолдор да, бу үлэһэ халыны ула-хан. Оһон ити көккылаах бопһуруоһу быһаарыга коммунистар улахан мо-дьуйууну турурудулар. Уоссайынан, сүөһү иһитини хааһымытан таһа-рыга коммунистар бы-лааччы мытылаһа олус эһиһах, хотонго баара-суоһа 6 коммунист үлэ-лэнэр.

Совхоз хаһайыстыба-най бопһуруостарын бы-һаарыга капиталнай ту-туу урагы суоталаах. Партком отчуоттутан да, тыа эһиһилэртөн да бу үлэ-дэ улахан көтүтүүлэр бааллара көстөр. Пилет-ка түмүтэһиһиннэх салгы-тар тыа хаһайыстыбатын министрствотын динияты-нан 13 объект тутуутугар 450 тыһ. солк. көрүлөбү-тэ. Итиһин 9 ыһага баара-суоһа 86 тыһ. солкуобай-дыах үлэ толорулуна. Ону бастааһынай тутуу аһо-лэра тэриһлибэтэхтэриһин, уоссайына бу үлэһэ суо-лөтэ бериһлибэтэриһин, ту-һааннаах специалисттар эдэ-дөл үлэһиллэриһин бы-һаарыахха сөп. Ол үрдү-кү бу бопһуруос партком, сыахтаабы тэриһтэлэр бө-дөрөһөһөрүн таһыгар хаа-лардылаабыта улахан кө-түтүүнэн буолар.

Одулууннар уруксу өт-түгөр сиртэн турунтаах үүнүүнү ыһыга балаачча ситиһилэрдэх этилэр. Ити киники сылларга күчү тутулуна. Сир үлэ-тиһэр суолта бериһли-биттэн, механизатордар

быһынааы таһаастааһын агрономическай көрдөбү-лэриң тутуһааттариттан сыл аһыны үүнүүнү иһиһи-лэриһин иһэр. Ити тү-мүгөр пилетка быһына 54,4 бырыһынан эрэ толо-рулуна. Бийыл гектарга ортоһунан 5,1 центнер бур-дуу хомулунна. Минерал-най уодурудулары кыла-тэни «Сельскохозяйствө» от-туттан тэриһлибэтэ. Сир тунсаһын оһорууга, туһа-да таһаарыһага «Якутск-ловодствө» ИМК-тааһа үлэһэбөт. Бу тэриһтэлэр-төн былааннаах сорудах-тарын толоруулары иһи-динэр кэм кылаа, дьөтө сов-хоз кылаабыһынай агроном С. В. Кочеткова, комму-нистар Е. Е. Васильев, И. С. Трофимов, А. П. Ефа-мов партком тэриһэр үлэ-тиһэр баар итэһэстэри туоратыһа, сыахтаабы партийнай тэриһтэлэр оруолларын үрдэтигэ са-һааларын этилэр.


Уоссай мунньах парт-ком иһин сылаах үлэтиң ОРТОНОН сылааһага уонна совхоз сүүрү салаа-ларга соруктарын толо-руутугар партийнай тэ-риһтэлэр оруолларын сал-гыт үрдэтигэ туһаан уураах ыһымына. Ити-һинкэ ССКП XXVI съезин достойһадың көрсөр, 1980—1981 сс. обществон-най сүөһү кыстыкын тэ-рөһиннээхтик атаарар иһин совхоз республика үрдүнэн көтөхпүт бачы-мын олоххо киллэригэ партийнай тэриһтэ күүһүн чопчу туһаайымы дьаһал-лара бөлүөһүннэр.

Мунньахха ССКП рай-комун бастаы секретара И. П. ЛИСТИКОВ мытты-ны ыһа уонна партийнай тэриһтэ иһингэр турар со-руктарга кыһык тохтоон тыл эттэ.

Тохсус кыһыттан партком сага састааба быһырдан-на, оройуоннаабы парт-най конференцияда деле-гаттар талыһыннылар.

Сага талыһылыбэт парт-ком төрөһини мунньаһар кини секретарынан Ми-хайл Степанович ОКОНЕШНИКОВ, секретари сабылааччынан Яков Са-менович ТРОФИМОВ быһ-барданмылар.

С. ЧИЧИГИНАРОВ.



МОСКВА. Съезд иһинкэһи саһааны көбү-лээбиттэриң биридэстэһэ—И. А. Лихачев аһы-най автомобильнай завод коллективэ иһиһи-лэһааһы агрономиятын ситиниһи 26 күнүсөр түмүктүүрөд, былаанкы таһынан 142 мол. сол-куобайдыах борудуукеуһаы оһорорго, оһон эһиң 7 тыһ. таһаһас таһар автомобиль бөлү-мүһүгө дьардылар.

СНИМOKKA: ЭИЛэ мааркылаах автомобил-най платформатыгар тыһыни.

Болтоһоголор бөйө бөйө-лэриң үчүгөһидиң билсөр, өйдөһөр дьон. Оһон маһа күннээһи сизр-майгы, олох-дыһах муормалара үкүс буолбут буолуохта-рына сөбө Хомойуох иһин, слор куруутун тутуһу-лар, мытылаһар буолбатах-тар. Ити туһунан олох-тоох профсоюзнай тэриһтэ отчуоттуур-быыбардыр мунньаһар саһамай сонко бөлүөһүннэ.

Мунньах бастаан мы-рылаабыт болдоһор кө-рүм тахсыбанка көһөрү-лэни хаһыта. Иккис бол-доһоһо маһиктэ буолла. Маһи бу итэһэс олохсу-бути араатта: дьон лек-цияларга, дакылааттарга, аһың да түмсүүлэргэ аһыһа калбат-барбат буолбуттара өр буолла. Оттон үлэ көрдөрүүтө хаһыдаһы? Субуруускай

Профсоюзнай тэриһилээргэ ТОБО МАННЫГЫЙ?

отделениета үүт мамыгар саймыгы сезонка уонна сыл 9 ыһын түмүгүнэн совхозка да, оройуонга до-түһах мөөстөгө иһэр. Бу күннэргэ фуражкый ыһах аһыһтан 1,5 кг үүт ыһар. Үүтү государствендо тут-тарымы быһына баара-су-оһа 51,9 бырыһынан толо-рулуна иһэр. Ол үрдүнэн билиһини фермаларга эһиң аһыһык аатыгар эрэ сит-тиһилэр.

Итир бирчиһилээригэ-тин биридэстэриһин дьон үлэ бирчэһиттэһэр арыгы-лааһынара, талбыттары-нан сылдыһылары буолар. Отчуоттуур сыла 7 рабо-чай бытархай күдүгэһи-кэһини оһорон эһиһиккэ

тутатына оһоһулаан иһ-сэт. Кини агиттаһа, ДНД, дьахталлар советтара да-баһы дьону үлэһэ түмүү-тэ, сизр-майгы өттүнэн иһитингэ күттүөннэх үлэ-ни мыһыптаахтар, тэриһэр үлэ сага кыһааларын, формаларын туттан, бөс-түн опыты олоххо киллэ-рэн дьон чаһы ыһыһын үлэһэһиннэһэр көстүбөт. Культураны, сырдыгы тар-гатар кини—кулчуу кини аһыһтан дьык тынар ту-руктаах. Маһтан саһалаан ханна барытыгар иһи-лэһы-тоһулуу кини хара-бар тута барадылар.

Ити итэһэстэри тосту туоратымы—С. Н. Каргуев председателлээх местком сага быһыбардымыт са-стаабын бастаы көһөрү-

